

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA - POLITIKA KOMUNIKACIJA - | Datum usvajanja: 30.03.2009. |
| ODOBRENO OD STRANE: Direktor Ustanove | | POLITIKA KOMUNIKACIJA: Iskustvo pacijenta – Prava pacijenta - 3 |
| NASLOV: Politika komunikacija | | STRANA: 1 od 4 |
| 1. PODRUČJE PRIMJENE Sve organizacione jedinice | | |
| 2. DISTRIBUCIJA I NADZOR | | |
| 2.1. | Direktori klinika/poliklinika/sektora i šefovi samostalnih službi obavezni su obezbijediti da se sa ovom Politikom upoznaju svi zaposlenici. | |
| 2.2. | Ova Politika mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim zaposlenicima. | |
| 2.3. | Direktori klinika/poliklinika/sektora i šefovi samostalnih službi, glavne medicinske sestre-tehničari, šefovi odjeljenja, odgovorne medicinske sestre-tehničari i šefovi službi dužni su kontinuirano pratiti primjenu ove Politike. | |
| 3. POJAM I ZNAČAJ KOMUNIKACIJE I KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA | | |
| 3.1. | Komunikacija je jedan od najvažnijih dijelova svakodnevnog života. Komunikacija igra značajnu ulogu u svim odnosima, uključujući porodične, prijateljske i one na radu. Kada se s nekim komunicira šalju se poruke koje sadrže informacije, ideje i osjećanja. | |
| 3.2. | Komunikacija može biti sa drugom osobom, grupom ljudi ili javnošću. Uključuje pisanu, verbalnu i neverbalnu komunikaciju. | |
| 3.3. | Komunikacija povezuje i svaki dio i proces zdravstva i zdravstvene zaštite. Efektivna komunikacija sa pacijentima, članovima njihovih porodica i njegovateljima je posebna vještina. Pogreška u komunikaciji može imati značajan uticaj na pojedinačni tretman i opšte stanje pacijenta. | |
| 3.4. | Poseban značaj ima komunikacija sa ostalim zaposlenicima i osobama koje rade i borave u Ustanovi (učenici, studenti, osobe na edukaciji i sl.). U ovoj komunikaciji svaki zaposlenik, kao i drugo lice koje boravi i radi u Ustanovi treba da se pridržava pravila utvrđenih ovom Politikom. | |
| 3.5. | Komunikacijske vještine uključuju elemente kao što su pozitivan stav, dobar odnos prema ljudima, mogućnost postavljanja ciljeva, planiranje i dostizanje postavljenih ciljeva, medijaciju, rješavanje problema i donošenje dobrih i brzih odluka. Komunikacijske vještine utiču na zadovoljstvo korisnika usluga i obavljanje radnih zadataka. | |
| 4. DIJELOVI KOMUNIKACIJSKOG PROCESA | | |
| 4.1. | Tri glavna dijela komunikacijskog procesa su: pošiljalac, poruka i primalac. Komunikacija se uspostavlja samo pod uslovom da primalac razumije pošiljaočevu poruku. To zahtijeva aktivno učešće obje strane pošiljaoca i primaoca. | |
| 5. EFEKTIVNOST KOMUNIKACIJE | | |
| 5.1. | Pacijenti često osjećaju nezadovoljstvo nedostatkom informacija koje su im potrebne da razumiju njihovu bolest i naprave potrebne izbore u vezi tretmana i njege. Uključivanje pacijenata u rasprave i donošenje odluka o njihovom tretmanu i njezi je usko povezano sa ukupnim iskustvom pacijenta. Osoblje mora biti svjesno da svi pacijenti, članovi njihovih porodica i ostali korisnici usluga imaju pravo na efektivnu komunikaciju vezanu za stanje, tretman i njegu pacijenata. Od svog osoblja se očekuje da komunicira sa pacijentima i ostalim korisnicima usluga i daje informacije na način koji izražava njihovu brigu za pacijente, koji je prijateljski, koji uzima u obzir i nastoji da kreira atmosferu povjerenja. Od osoblja se očekuje da bude aktivno uključeno u davanje informacija, kao i da da informacije o onima koji mogu obezbijediti potrebne dodatne informacije. | |
| 5.2. | Potrebno je obezbjediti da komunikacija bude efektivna na svim nivoima. Principi efektivne komunikacije su: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Otvorenost i iskrenost ➤ Korištenje odgovarajućeg načina izražavanja za pojedine grupe ili pojedince ➤ Osjetljivost i razumijevanje ➤ Korištenje odgovarajućih metoda komunikacije za određene situacije ili pojedince ➤ Slušanje onoga što je rečeno i osjetljivost na reakcije drugih ➤ Obezbeđenje odgovarajuće povratne reakcije. | |

| NASLOV: Politika komunikacija | STRANA 2 od 4 | POLITIKA KOMUNIKACIJA: Prava pacijenta - 3 |
|--------------------------------------|--|--|
| 5.3. | Kada se komunicira s nekim treba uzeti u obzir: <ul style="list-style-type: none"> ➤ S kim se komunicira ➤ O kakvoj vrsti informacija se radi (povjerljive, loše/dobre vijesti, instrukcije, redovne dnevne informacije) ➤ Koja je vrsta komunikacije odgovarajuća (verbalna lično ili telefonom, zabilješka). Način komunikacije može biti određen i vrstom informacije koju prenosimo. | |
| 5.4. | Svo vrijeme osoblje treba da je ljubazno prema drugom osoblju ili korisnicima usluga sa kojima komunicira i da ih poštuje. Ni u kom slučaju ne smije povisiti ton ili razgovarati na način da se druga osoba osjeća manje važnom. | |
| 5.5. | Osoblje treba da je svjesno da ljudi dolaze iz različitih sredina i da su među njima prisutne kulturološke razlike i da stoga imaju različite vrijednosti, stavove i vjerovanja. Osoblje treba da poštuje i bude tolerantno prema svim tim razlikama, a ne da ih osuđuje. | |
| 6. | KORISTI EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE | |
| 6.1. | Efektivna komunikacija će proizvesti koristi za pacijenta, njegove njegovatelje i osoblje. | |
| 6.2. | Koristi za pacijenta i njegovatelje: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ohrabriće pacijenta, daće mu dovoljno informacija da napravi informirani izbor ➤ Pacijent će bolje razumjeti njegovo stanje, zahteve tretmana i njege i sve rizike koji iz njih proizilaze ➤ Smanjiće se pacijentovi strahovi i nelagoda ➤ Povećaće se zadovoljstvo pacijenta sa razumijevanjem šta će za njega biti učinjeno, manje će se žaliti na tretman i njegu ➤ Pacijent će biti u mogućnosti da sa osobljem otvoreno razgovara o njegovom tretmanu i njezi ➤ Pacijent i njegovatelji će biti u mogućnosti da planiraju budućnost ➤ Pacijentova očekivanja će postati realnija ➤ Poboljšaće se ukupni rezultat liječenja, brzina oporavka. | |
| 6.3. | Koristi za osoblje: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uspostavljanje boljeg odnosa sa bolesnikom ➤ Stvaranje ugodnijeg okruženja na poslu kroz stvaranje boljih odnosa sa drugim zaposlenicima ➤ Tačne informacije rezultiraće manjom potrebom za njihovim ponavljanjem ➤ Reduciraće se broj žalbi i parnica. | |
| 7. | KOMUNIKACIJA SA PACIJENTOM/NJEGOVATELJEM | |
| 7.1. | Osoblje je dužno, prije pružanja svake usluge pribaviti informacije o tome: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Šta pacijent zna i da li razumije svoje stanje, tretman i njegu koja će mu biti pružena ➤ Šta pacijent i/ili njegovatelj želi da zna ➤ Šta pacijent i/ili njegovatelj treba da zna ➤ Da li razumiju informacije koje su im date ➤ Da li je pribavljen potrebnii pristanak za saopštavanje informacija ➤ Da li je pacijent uključen u izradu njegovog plana tretmana i njege. | |
| 7.2. | Dobra komunikacija počinje sa obezbjeđenjem odgovarajućeg okruženja koje je mirno, prijateljsko i koje podstiče otvorenu komunikaciju (zaštićena privatnost). Razgovor treba započeti pozdravom, predstavljanjem, ukoliko vas pacijent ne poznaje, i objašnjenjem svrhe razgovora. | |
| 7.3. | Pri komunikaciji osoblje treba da je svjesno govora tijela, tona svog glasa i sl. Ne treba da bude u žurbi, nestrpljivo, ljuto. Treba da poštuje pacijentovo znanje o njegovom stanju, dijagnozi, načinu liječenja. | |
| 7.4. | U daljem toku razgovora pacijentu treba omogućiti potrebno vrijeme za davanje odgovora, ohrabrvati ga na razgovor, pažljivo slušati šta govori, posmatrati njegove neverbalne geste, pokazati razumijevanje i suosjećanje, postavljati kratka i jasna pitanja, ohrabriti pacijenta da pita šta ga zanima. | |
| 7.5. | Razgovor treba završiti kratkim ponavljanjem onog bitnog što je pacijent rekao, pitanjem da li želi nešto dodati i pozdravom. | |

| NASLOV: Politika komunikacija | STRANA 3 od 4 | POLITIKA KOMUNIKACIJA: Prava pacijenta - 3 |
|--------------------------------------|--|--|
| 7.6. | <p>Treba zapamtiti da je komunikacija dvostrani proces i zbog toga pacijenta/njegovatelja treba pažljivo slušati i pokušati se staviti u njegovu poziciju.</p> <p>Ključno je kod efektivnog slušanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lična odgovornost za razumijevanje onoga što se čuje ➤ Koncentrisanje i fokusiranje na ono što neko govori ➤ Slušanje bez prekidanja, izražavanja neslaganja ili nuđenja objašnjenja ➤ Korištenje govora tijela (neverbalna komunikacija) da bi se pokazala uključenost u konverzaciju ➤ Postavljanje pitanja da bi se provjerilo da li je poruka interpretirana korektno ➤ Pravljenje zabilješki ako je potrebno. <p>Dobra sposobnost slušanja omogućava da se dobiju bolje informacije, uštedi vrijeme, riješe problemi i reduciraju greške. S druge strane, loše slušanje dovodi do nerazumijevanja, gubitka vremena i pravljenja grešaka.</p> | |
| 7.7. | Osoblje mora biti potpuno sigurno da su informacije koje daje tačne. Po potrebi tačnost informacija može prodiskutovati sa ostalim članovima tima. | |
| 7.8. | Prilikom kašnjenja ili odlaganja zakazanih procedura pacijentu se treba izviniti, objasniti situaciju i po potrebi dogоворити drugi termin. | |
| 8. | DOKUMENTIRANJE | |
| 8.1. | Osoblje mora uvijek dokumentirati informacije koje su date pacijentu/njegovateljima u istoriji bolesti i sestrinskoj dokumentaciji. To obezbeđuje da je svo osoblje upoznato sa onim što je rečeno, kao i da se izbjegnu eventualni prigovori vezani za potpunost i tačnost informisanja pacijenata/njegovatelja. | |
| 9. | PRAVILA KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI KOD POJEDINIХ NAČINA KOMUNICIRANJA | |
| 9.1. | Pisane informacije treba da su: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jednostavne za razumjeti ➤ Da ističu bitne stvari i da izbjegavaju ponavljanja ➤ Ne sadrže suviše stručnih/tehničkih pojmove ➤ Ne sadrže sleng, ofanzivan jezik, diskriminatorsku politiku u bilo kom obliku. | |
| 9.2. | Elektronska i fax pošta: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koristiti učitiv i ljubazan jezik ➤ Datijasna objašnjenja ➤ Ne koristiti skraćenice. | |
| 9.3. | Zabilješke: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Provjeriti da li su unešene sve bitne informacije ➤ Provjeriti da li ih osoba koja će ih koristiti razumije ➤ Pisati jasno i razumljivo. | |
| 9.4. | Popunjavanje obrazaca: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pročitati formular pažljivo ➤ Popuniti sve potrebne detalje ➤ Uključiti samo neophodne informacije ➤ Pisati jasno ➤ Provjeriti pravilnost popune ➤ Poslati što prije odgovarajućoj osobi ili ostaviti na označeno mjesto ➤ Po potrebi napraviti kopiju. | |
| 9.5. | Verbalna komunikacija treba da je: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koncizna i jasna ➤ Prijateljska i profesionalna ➤ Da daje potreban odgovor ➤ Da je propraćena aktivnim slušanjem sugovornika ➤ Da pokaže razumijevanje za kulturnoške razlike. | |

- 9.6. Neverbalna komunikacija i govor tijela
Izraz lica, gestikulacija, dodir/odsustvo dodira, držanje tijela, položaj ruku i nogu tokom razgovora utiču na način na koji sagovornik prikuplja i interpretira verbalni sadržaj komunikacije. Zbog toga je potrebno:
- Osigurati položaj tijela sa rukama opuštenim uz tijelo (ruke ne držati prekrštene na prsima ili leđima)
 - Održavati pogled sa sagovornikom
 - Kod pozicioniranja u sjedećem položaju postaviti se paralelno sa sagovornikom i u nivou očiju
 - Biti obazriv kod izražavanja empatije laganim dodirom (procijeniti kojem sagovorniku je lagani dodir ruke ili ramena odgovarajuća manifestacija empatije)
 - Osobe okrenute leđima ili slabijeg sluha ili vida nije preporučljivo dodirivati jer bi to moglo izazvati negativan efekat/šok.
- 9.7. Korištenje telefona:
- Nastojati odgovoriti u okviru četiri zvonjenja
 - Saopštiti naziv ustanove, ime i poziciju
 - Govoriti jasno i omogućiti sugovorniku da vas razumije
 - Zabilježiti po potrebi informacije koje vam je neko saopštio (ime, broj telefona, poruka)
 - Završiti razgovor sa ljubaznim zaključkom, pozvati osobu sa kojom se želi razgovarati, preuzeti poruku, dati uputu da se nazove kasnije, riješiti problem.
- 9.8. Preuzimanje poruka:
- Ponoviti informaciju da bi bili sigurni da je pravilno shvaćena
 - Osigurati podatke o osobi čiju poruku prenosite da bi osoba na koju se odnosi mogla uzvratiti poziv (ime, broj telefona, adresa, poruka)
 - Prenijeti poruku što je moguće prije.
10. **REVIZIJA**
Revizija ove Politike vrši se svake 3 godine.

Akreditacijski standard: 19.2.; 19.3.; 19.5.; 28.5.

Zaštita prava:

Sadržaj dokumenta predstavlja vlasništvo UKC Tuzla (Univerzitetski klinički centar, Tuzla).

Namijenjen je za javnu objavu, njime se može svako koristiti, na njega se pozivati, ali samo u originalnom obliku, bez ikakvih izmjena, uz obavezno navođenje izvora podataka. Korištenje ovog dokumenta protivno gornjim navodima, povreda je autorskih prava AKAZ-a, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Počinitelj takve aktivnosti podliježe kaznenoj odgovornosti.